

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
KANTON SARAJEVO
Inspektorat za veterinarsku inspekciju
Dalmatinska 2, Sarajevo
Tel./fax: 033 569 890
E-mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

OBRAZAC PRIJAVE NAPADA NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU KS

PODNOŠILAC PRIJAVE	
Ime i prezime *	
Telefon *	
E – mail	
Datum podnošenja prijave	
PREDMET PRIJAVE	
Datum i vrijeme napada napuštenih pasa:	
Podaci o napadnutom licu ili licima ako napadnuti nisu podnosioci prijave	
Opis događaja (opisati šta se desilo – detalji o napadu – nastrtanje, ugrizi, povrede i sl.)	
Tačna lokacija napada pasa (ulica i broj i eventualni opis uže ili šire lokacije ako je potrebno)*	
Podaci o psima (obavezno naznačiti boju pasa, broj, uzrast/veličinu pasa, rasu i oznake ako postoje i dr.)*	
Dokazi o napadu ako postoje (slike, ljekarski nalaz, eventualni svjedoci napada i sl.)*	
Ostalo (napomene u vezi sa napadom koje smatrate potrebnim i korisnim)	

NAPOMENA: Podatke označene zvjezdicom obavezno ispuniti

Podnosilac prijave (potpis)

Prilozi uz zahtjev (navesti dostavljene priloge)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____